






























































Communication for ALL: English to Xitsonga Young Alphabet Board

<p>How  Njhani</p>	<p>burn  Hisa</p>	<p>get  Kuma</p>	<p>sad  Swa vava</p>	<p>in  Endzeni</p>	<p>family  Ndyangu</p>	<p>night  Vusiku</p>	<p>I can't speak, but can hear and understand you. A ndzi koti ku vulavula, kambe ndza ku twa ndzi tlhela ndzi ku twisisa </p>
<p>what  Yini</p>	<p>don't  Tshika/yima</p>	<p>know  Tiva</p>	<p>angry  Hlundzuka</p>	<p>out  Ehandle ku huma</p>	<p>home  Kaya/muti</p>	<p>food  Swakudya</p>	<p>I will point where... Ndzi ta komba laha </p>
<p>when  Rini</p>	<p>help  Pfuna</p>	<p>look  Languta</p>	<p>forced  Ku sindzisa</p>	<p>under  Ehansi</p>	<p>I/me/mine  Mina</p>	<p>gun  Xibalesa</p>	<p>Please contact my family Ndzi kombela leswaku mi hlanganisa na vandyangu wa mina </p>
<p>where  Kwini</p>	<p>please beg  Na kombela</p>	<p>sex  Rimbewu</p>	<p>scared  Ku chava</p>	<p>man/him/his  Wanuna</p>	<p>police  Phorisa</p>	<p>money /sweets  Mali Swiwits</p>	<p>Ask me questions if you need to, but please wait patiently for my answers Loko u lava ku ndzi vutisa swivutiso ndzi vutise, kambe lehisa mbilu ku kuma nhlamulo ya mina </p>
<p>who  Mani</p>	<p>stop  Tshika/yima</p>	<p>Scream  ku cema ku ba nkala</p>	<p>alone  Ndzexe</p>	<p>sore  Vava</p>	<p>toilet bathroom  Xihambulek</p>	<p>mother  Mhani/Manana</p>	
<p>they  Va/vona</p>	<p>tell  Bjela</p>	<p>steal  Yiva</p>	<p>ashamed shy  Ku nyurisa ku khoma hi tingana</p>	<p>woman  Wansati</p>	<p>alcohol  Bjaya/Xihok</p>	<p>secret  Xihundla</p>	
<p>not on this board  A ri kona ka bodo</p>	<p>touch  Khumba</p>	<p>swear  Ku hlambanya</p>	<p>bad  Biha</p>	<p>clothes  Swiambalo</p>	<p>car  Movha</p>	<p>school work  Xikolo Ntirho</p>	
<p>hit/punch  Ku ba/ku hima</p>	<p>bleed  Ku huma ngati</p>	<p>threaten  Ku chavisa</p>	<p>friendly  Vunghana</p>	<p>doctor  N'anga Dokodela</p>	<p>day  Siku</p>	<p>father  Tatana</p>	

Copyright 2016. D.N. Bryen, J. Bornman Kershaw P & Ledwaba G. Institute on Disabilities, Temple University. Centre for Augmentative and Alternative Communication University of Pretoria

The Picture Communication Symbols ©1981-2009 DynaVox Mayer-Johnson LLC. Used with permission. All rights reserved worldwide